

UDK: 343.346 (497.6RS)

## KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA JAVNOG SAOBRĀCAJA U REPUBLICI SRPSKOJ

## CRIMINAL LAW PROTECTION OF PUBLIC TRAFFIC IN REPUBLIKA SRPSKA

Miodrag N. Simović<sup>1</sup>, Dragan Jovašević<sup>2</sup> i Vladimir M. Simović<sup>3</sup>

**Sažetak:** Uređenje i unapređenje bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima predstavlja oblast saobraćajnog prava (zakona i podzakonskih akata). U slučaju kršenja saobraćajnih propisa, dolazi do prouzrokovanja posljedica po život, zdravje i tjelesni integritet učesnika u javnom saobraćaju, odnosno do nastupanja materijalne i nematerijalne štete. Smatra se da godišnje na putevima u svijetu uopšte biva usmrćeno i tjelesno povrijeđeno više lica nego u oružanim sukobima koji se dešavaju širom meridijana. Stoga, sva savremena zakonodavstva pokušavaju da sistemom kaznenih sankcija (prekršajnih i krivičnih), ne samo represivno, već i preventivno djeluju u pravcu smanjenja broja saobraćajnih krivičnih djela sa nesagledivim ljudskim i materijalnim gubicima. Slična je situacija i u Republici Srpskoj gdje Krivični zakon iz 2003. godine, u posebnoj glavi, propisuje krivicu i sankcije za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja o čijim obilježjima i karakteristikama se govori u ovom radu.

**Ključne riječi:** javni saobraćaj, ugrožavanje, krivično djelo, odgovornost, krivična sankcija.

**Abstract:** Regulating and improvement of public traffic safety represents an area of traffic law (laws and bylaws). Violations of traffic regulations leads to life-threatening consequences as well as endangerment of health and bodily integrity of the public traffic participants or leads to substantive pecuniary and non-pecuniary damages. It is considered that in general there are more deaths and bodily injuries inflicted on the roads in the world annually than there are those inflicted in the armed conflicts which occur across the globe. Therefore, all contemporary legislations attempt to act in a direction of reducing a number of traffic criminal offenses with unforeseeable human and material losses through a system of criminal sanctions (misdemeanors and criminal sanctions) not only repressively but also as form of a prevention. The situation is similar in Republika Srpska where the Criminal Code from 2003 stipulates a criminally liability and sanctions for criminal offenses against public traffic safety in a special chapter. The features and characteristics of the criminal liability and sanctions for criminal offenses against public traffic safety are the subject of this paper.

**Keywords:** public traffic, endangerment, criminal offense, liability, criminal sanction.

### 1. OPŠTE KARAKTERISTIKE SAOBRĀCAJNOG KRIMINALITETA

Saobraćajna krivična djela ili krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz glave XXXII Krivičnog zakona Republike Srpske<sup>4</sup> predstavljaju posebnu kategoriju opšteopasnih krivičnih djela budući da se njihovom radnjom izvršenja prouzrokuje opasnost po život, tjelesni integritet i zdravje individualno neodređenih ljudi, odnosno njihovu imovinu neodređenu po vrsti, obimu i vlasništvu (Jovašević, 2014, 178–181). Zbog te karakteristike, ova su djela bila sistematizovana u ranijem jugoslovenskom socijalističkom krivičnom zakonodavstvu (sa važnošću od 1. jula 1977. godine) u grupi krivičnih djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.

Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja imaju dvojaki objekt zaštite. To su: 1) bezbjednost javnog saobraćaja (suvozemnog, vazdušnog ili vodenog) i 2) opšta sigurnost ljudi i imovine.

---

<sup>1</sup> Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka i član Evropske akademije nauka i umjetnosti, Sarajevo, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića 7/III, Bosna i Hercegovina, e-mail [vlado\\_s@blic.net](mailto:vладо_с@блиц.нет)

<sup>2</sup> Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Trg kralja Aleksandra 11, 18000 Niš, Srbija, e-mail [jovashana@ptt.rs](mailto:jovashana@ptt.rs)

<sup>3</sup> Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i docent Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, Kraljice Jelene 88, Sarajevo, e-mail [vlado\\_s@blic.net](mailto:vладо_с@блиц.нет).

<sup>4</sup> Krivični zakon Republike Srpske (2003), Službeni glasnik Republike Srpske br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 67/13. U daljem tekstu: KZRS.

S obzirom na то да први објект заштите има прећни, примаран, prevalentan значај, то су оваја дјела и систематизована у посебну групу. Јавни саобраћај је nužna i потребна друштвена и привредна дјелатност од значаја за цјелокупно stanovništvo i привредни живот земље, па и шире. Саобраћајна sredstva којима се одвија јавни саобраћај (у виду моторних возила или других превозних sredstava bez obzira на pogon) су omogućila veliku pokretljivost ljudi i robe unutar једне државе i između više држава, па i čitavih kontinenata (Trajković, 1980, 3-14). Zbog posebnog значаја i потребе да се обезбједи sigurno i bezbjedno odvijanje јавног саобраћаја u cjelini ili u pojedinim segmentima, sva pozitivna krivična zakonodavstva (Jovašević, 2000, 205-210) предвиђaju „саобраћајна krivična djela“ kao segment saobraćajne delinkvencije (u smislu sveukupnosti protivpravnih ponašanja којима се угрожавају ili povređuju odnosi, dobra i vrijednosti u obavljanju јавног саобраћаја gdje, поред krivičnih djela, spadaju i prekršaji). Cilj ових inkriminacija јесте да se prijetnjom primjene kazni preventivno podigne pažljivost i svijest svih učesnika u саобраћају, da са појачаним oprezom i odgovornošću поштуju саобраćajne propise i tehnička pravila u јавном саобраћају i korišćenju саобраćajnih sredstava i, na тaj način, doprinesu спречавању саобраćajnih nezgoda sa velikim ljudskim i materijalnim gubicima (Jovašević, 2001, 42-53).

Rадња izvršenja ових krivičnih djela se sastoji u nepostupanju po propisima o bezbjednom učešću u јавном саобраћају od strane njegovih učesnika (Jovašević, Ikanović, 2012, 315-317). Dakle, ovdje se radi o blanketnim krivičnim djelima čiju sadržinu upotpunjavaju propisi iz области јавног саобраћаја (tzv. саобраћајно pravo).

Posljedica ових krivičnih djela (Lazin, 1986, 75-78) se javlja u виду ugrožavanja јавног саобраћаја. Ona može da se javi u dva vida, i то као: 1) konkretna i 2) apstraktna opasnost за bezbjednost јавног саобраћаја, односно за живот, tjelesni integritet ili zdravlje ljudi i njihovu imovinu većeg obima.

U ову posljedicu ulaze laka tjelesna povreda i imovinska šteta koja se ne smatra velikom (Petrović, Jovašević, 2005, 291-294). Zapravo, јавни саобраћај kod ових djela treba da je tako ugrožen da je doveden u opasnost живот, tjelesni integritet ili zdravlje ljudi ili imovina većeg obima. U slučaju da je uslijed preduzete radnje izvršenja (nepostupanja po саобраћajnim propisima) nastupila posljedica u виду povrede – kao смрт jednog ili više lica ili imovinska šteta velikih razmjera, tada osnovno djelo dobija težu kvalifikaciju i postaje teško djelo protiv bezbjednosti јавног саобраћаја.

U pogledu krivice, ова krivična djela se vrše sa umisljajem ili iz nehata koji preteže, pa se zapravo, s obzirom na brojnost ових krivičnih djela u sudskim statistikama kriminaliteta, неhatna krivična djela i smatraju najčešće izvršanim krivičnim djelima uopšte (Ilić, 1998, 7-11). Dakle, priroda ових djela ukazuje da se u praksi češće javlja nehatno izvršenje djela (Međedović, 1996, 77-86). Kod ових djela dolazi i до primjene instituta skriviljene neuračunljivosti ili skriviljene bitno smanjene uračunljivosti (actiones liberae in causa), shodno odredbi člana 14 stav 3 KZRS.

Kao izvršilac ових krivičnih djela najčešće se javlja svako lice koje se na bilo koji način, bilo kojom svojom дјелатношћу ili u bilo kom svojstvu, нађе u ulozi učesnika u јавном саобраћају. Najčešće se radi o primarnim, situacionim, неhatnim učiniocima koji nemaju kriminogena svojstva ličnosti. No, i ovdje se mogu naći takva krivična djela koja mogu da izvrše само određena lica (npr. kod ugrožavanja bezbjednosti vazdušnog саобраћаја ili nesavjesnog vršenja nadzora nad јавним саобраћајем). U narednim izlaganjima ukazaćemo на osnovne karakteristike саобраћajnih krivičnih djela.

## 2. UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA

Primarno i osnovno саобраћajno krivično djelo, najčešće izvršavano krivično djelo ове vrste je propisano u odredbi člana 410 KZRS. Ono nosi naziv „Ugrožavanje јавног саобраћаја“ (Jovašević, Ikanović, 2012, 317-319). Само djelo se sastoji u nepridržavanju саобраћajnih propisa od strane učesnika u саобраћају na putevima čime se ugrozi јавни саобраћај tako da se dovede u opasnost живот ili tijelo ljudi ili imovina većeg obima, uslijed čega kod drugog nastupi teška tjelesna povreda ili imovinska šteta preko 3.000 KM (Arsović, 1991, 37-43). Iako je očigledno da se i ово djelo može izvršiti само u „јавном“ саобраћају, то nije izričito назначено u samom nazivu djela, za što nema opravdanja.

Objekt заštite je dvojako određen kao: 1) bezbjednost javnog saobraćaja i 2) život i tijelo ljudi, odnosno imovina većeg obima. Radnja izvršenja je nepridržavanje saobraćajnih propisa u saobraćaju na putevima<sup>5</sup>. To je postupanje protivno saobraćajnim propisima, njihovo kršenje, bilo da se radnja sastoji u činjenju (postupanju protivno saobraćajnim propisima) ili nečinjenju (nepostupanju po saobraćajnim propisima). Ovako određena radnja izvršenja ukazuje na blanketni karakter djela<sup>6</sup> čija se sadržina utvrđuje na bazi propisa iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja na putevima (Pavišić, Grozdanić, Veić, 2007, 614–619).

Za postojanje i pravnu kvalifikaciju ovog krivičnog djela potrebno je ispunjenje još tri elementa (Babić, Marković, 2007, 332–335):

- radnja izvršenja se preduzima na određenom mjestu – u saobraćaju na putevima,
- kao učinilac djela se javlja učesnik u saobraćaju i
- za postojanje ovog djela potrebno je da je drugom licu nanijeta teška tjelesna povreda (u bilo kom obliku) ili imovinska šteta u iznosu preko 3.000 KM. Ovo nije posljedica djela, već objektivni uslov inkriminacije (zakonodavni motiv kažnjavanja) koji radnji učinioča daje karakter krivičnog djela. Sve dok ne nastupe ove povrede uslijed propusta učesnika u javnom saobraćaju, nema krivičnog djela, već postoji prekršaj.

Posljedica djela je ugrožavanje javnog saobraćaja kojim se stvara konkretna opasnost za život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima<sup>7</sup>, pri čemu se ta opasnost izrazila u nastupanju teške tjelesne povrede ili imovinske štete drugom licu koja prelazi iznos od 3.000 KM (Mrvić Petrović, 2005, 334–336).

Izvršilac djela može da bude samo učesnik u saobraćaju na putevima, a u pogledu krivice moguć je umišljaj ili nehat (Vešović, 1979, 102–113).

Za umišljajno izvršenje djela propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za nehatno djelo novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Učinioču ovog djela se može izreći još jedna krivična sankcija. To je mjera bezbjednosti zabrana upravljanja motornim vozilom određene vrste i kategorije za vrijeme od tri mjeseca do pet godina, računajući od dana pravnosnažnosti sudske presude (član 61 KZRS). Ovu mjeru bezbjednosti sud može izreći učinioču krivičnog djela protiv bezbjednosti saobraćaja kada postoji opasnost da će on upravljajući motornim vozilom ponovo učiniti takvo krivično djelo (Petrović, Jovašević, 2005, 354–356).

Teži oblik ovog krivičnog djela postoji ako je uslijed preduzete radnje nepridržavanja saobraćajnih propisa nastupila teža posljedica u vidu smrti jednog ili više lica. Za ovo djelo su propisane različite kazne. Zavisno od osnovnog oblika djela i vrste krivice učinioča.

### 3. UGROŽAVANJE POSEBNIH VIDOVA SAOBRAĆAJA

„Ugrožavanje posebnih vidova saobraćaja“ je drugo saobraćajno krivično djelo predviđeno u članu 411 KZRS. Djelo se sastoji u kršenju saobraćajnih propisa o bezbjednosti željezničkog, autobuskog, tramvajskog, trolejbuskog, brodskog ili saobraćaja žičarom čime se izazove nezgoda (Jovašević, 2001, 42–53). Iako je očigledno da se i ovo djelo može izvršiti samo u „javnom“ saobraćaju, to nije izričito naznačeno u samom nazivu djela.

Objekt zaštite je dvojako određen kao: 1) bezbjednost posebnih vidova javnog saobraćaja i 2) život i tijelo ljudi, odnosno imovina većeg obima.

<sup>5</sup> *Zaključak da jedna određena veličina brzine vožnje nije bila prilagođena uslovima vožnje u skladu sa zakonom, logički nužno (kao svoju premislu) pretpostavlja utvrđenje i one veličine brzine koja bi, u smislu istog zakonskog propisa, bila prilagođena datoj saobraćajnoj situaciji (rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, Kž. 2/92 od 21. maja 1993. godine).*

<sup>6</sup> *Kod krivičnog djela sa blanketnom dispozicijom neophodno je da sud u obrazloženju presude, pored navođenja činjenica i okolnosti koje predstavljaju obilježe ovog krivičnog djela, navede i materijalnopravni propis od kojeg zavisi postojanje tog djela i krivica njegovog učinioča.*

<sup>7</sup> *Imovina većeg obima, u smislu načelnog pravnog mišljenja koje je usvojeno na sjednici Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske od 30. juna 2004. godine, prelazi iznos od 30.000 KM (Domaća i strana sudska praksa, Okružni sud, Banja Luka, (2), 2004/05, 31–33).*

Radnja izvršenja (Đorđević, 2002, 49–62) je kršenje saobraćajnih propisa propisa o bezbjednosti željezničkog, autobuskog, tramvajskog, trolejbuskog, brodskog ili saobraćaja žičarom. To je postupanje protivno saobraćajnim propisima, njihovo kršenje, bilo da se radnja sastoji u činjenju (postupanju protivno saobraćajnim propisima) ili nečinjenju - nepostupanju po saobraćajnim propisima (Jovašević, Ikanović, 2012, 319 i 320). Ovako određena radnja izvršenja ukazuje na blanketni karakter djela čija se sadržina utvrđuje na bazi propisa iz oblasti bezbjednosti posebnih vidova javnog saobraćaja.

Za postojanje djela je potrebno ispunjenje još tri elementa (Lazarević, 1993, 136–139): 1) radnja izvršenja se preduzima u određenoj vrsti javnog saobraćaja koji služi za prevoz ljudi i robe, 2) kao učinilac djela se javlja učesnik u saobraćaju i 3) za postojanje ovog djela potrebno je da je izazvana saobraćajna nezgoda, bez obzira na obim i intenzitet posljedica.<sup>8</sup>

Učinilac ovog djela može da bude svaki učesnik u posebnim vidovima javnog sabraćaja. U pogledu krivice moguć je umišljaj ili nehat.

Za umišljajno izvršenje djela propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za nehatno djelo kazna zatvora do tri godine.

Djelo ima dva teža oblika ispoljavanja.

Prvi teži oblik djela, za koji su propisane različite kazne, zavisno od osnovnog oblika djela i stepena krivice, postoji ako je uslijed preduzete radnje izvršenja nastupila teža posljedica u vidu teške tjelesne povrede jednog ili više lica ili imovinske štete velikih razmjera. Ova teža posljedica mora biti u uzročno-posljedičnoj vezi sa preduzetom radnjom izvršenja i u odnosu na nju učinilac postupa sa nehatom.

Drugi teži oblik ovog djela postoji ako je uslijed preduzete radnje izvršenja osnovnog djela sa nehatom nastupila smrt jednog ili više lica. I ovdje zakon propisuje različite kazne, zavisno od osnovnog oblika djela koji je prouzrokovao znatno težu posljedicu.

#### 4. UGROŽAVANJE SAOBRAĆAJA OPASNOM RADNJOM ILI SREDSTVOM

U članu 412 KZRS je predviđeno krivično djelo „Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom“. Ovo djelo se sastoji u ugrožavanju javnog saobraćaja čime se dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili njihova imovina većeg obima uništenjem, uklanjanjem ili težim oštećenjem saobraćajnih uređaja, sredstava, znakova ili uređaja za signalizaciju koji služe bezbjednosti javnog saobraćaja, davanjem pogrešnih znakova ili signala, postavljanjem prepreka na saobraćajnicama ili na drugi sličan način. Iako je očigledno da se i ovo djelo može izvršiti samo u „javnom“ saobraćaju, to nije izričito naznačeno u samom nazivu djela, kao što je slučaj u drugim savremenim krivičnim zakonima.

Objekt zaštite je dvojako određen. To su: 1) bezbjednost javnog saobraćaja i 2) život i tijelo ljudi i njihova imovina većeg obima.

Kao objekt napada ovog djela javljaju se: saobraćajni uređaji, sredstva, znakovi ili uređaji za signalizaciju koji služe bezbjednosti saobraćaja.

Djelo ima tri oblika (Milanović, 2005, 237–250).

Prvi oblik djela (Jovašević, 2003, 393 i 394) se sastoji u ugrožavanju javnog saobraćaja čime se dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili njihova imovina većeg obima uništenjem, uklanjanjem ili težim oštećenjem saobraćajnih uređaja, sredstava, znakova ili uređaja za signalizaciju koji služe bezbjednosti saobraćaja (Turković et al., 2013, 294–296).

Radnja izvršenja se sastoji iz više alternativno predviđenih djelatnosti. To su:

- uništenje - potpuno razaranje supstance iz koje je predmet sačinjen ili njegovog oblika tako da više uopšte ne može da služi prвobitnoj namjeni (Sokolović, 1979, 112–119),
- uklanjanje - premještanje predmeta sa mjesta na kome se nalazio i gdje je vršio svoju funkciju i njegovo sklanjanje na drugo, najčešće nepoznato mjesto i

---

<sup>8</sup> Za ovo djelo nije potrebno nastupanje štete u najmanjem određenom iznosu, već samo dovođenje u opasnost imovine većeg obima.

- teže оштећење - privremeno, kratkotrajno ili djelimično onesposobljenje predmeta tako da ne може da služi svojoj namjeni kraće ili duže vrijeme, ali se njegova upotrebljivost može povratiti popravkom oštećenog dijela ili njegovom zamjenom novim dijelom. Ovo оштећење mora da se javi u većem obimu ili stepenu.

Za postojanje djela je bitno da se ove djelatnosti preduzimaju u odnosu na određene predmete: saobraćajne uređaje, sredstva, znakove ili uređaje za signalizaciju koji služe bezbjednosti saobraćaja.

Drugi oblik djela se sastoji u davanju pogrešnih znakova ili signala. To je djelatnost kojom se drugi učesnici u saobraćaju dovode ili održavaju u zabludi tako što im se upućuju znaci ili signali koji ne odgovaraju propisanom ponašanju u konkretnoj saobraćajnoj situaciji.

Treći oblik djela se sastoji u postavljanju prepreka na saobraćajnicama čime se onemogućava u potpunosti ili se sprečava normalno odvijanje saobraćaja za određeno vrijeme ili na određenom mjestu. No, ovo se djelo može izvršiti i drugom djelatnošću koja je podobna da dovede do ugrožavanja javnog saobraćaja.

Posljedica djela je ugrožavanje javnog saobraćaja kojim se stvara konkretna opasnost za život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg obima.

Izvršilac djela može da bude svako lice, a u pogledu krivice moguć je umišljaj ili nehat.

Za umišljajno izvršenje djela je propisana kazna zatvora do tri godine, a za nehatno djelo novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

Djelo ima dva teža oblika ispoljavanja za koja je propisano pooštreno kažnjavanje.

Prvi teži oblik djela za koji su propisane različite kazne, zavisno od osnovnog oblika djela i stepena krivice, postoji ako je uslijed preduzete radnje izvršenja nastupila teža posljedica u vidu teške tjelesne povrede jednog ili više lica ili imovinske štete velikih razmjera. Ova teža posljedica mora biti u uzročno-posljedičnoj vezi sa preduzetom radnjom izvršenja i u odnosu na nju učinilac postupa sa nehatom.

Drugi teži oblik ovog djela postoji ako je uslijed preduzete radnje izvršenja osnovnog djela sa nehatom nastupila smrt jednog ili više lica. I ovdje zakon propisuje različite kazne, zavisno od osnovnog oblika djela koji je prouzrokovao znatno težu posljedicu.

## 5. NESAVJESNO VRŠENJE NADZORA NAD JAVNIM SAOBRAĆAJEM

Specifično saobraćajno krivično djelo koje ne vrši učesnik u javnom saobraćaju, već druga lica je predviđeno u odredbi člana 413 KZKS. Ono nosi naziv „Nesavjesno vršenje nadzora nad javnim saobraćajem“. Djelo čini odgovorno lice koje nesavjesno vrši dužnosti u vezi sa bezbjednošću javnog saobraćaja, objekata, prevoznih sredstava ili saobraćajnica ili koje izda nalog za vožnju ili je dopusti iako zna da se radi o vozaču koji nije u stanju da bezbjedno upravlja motornim vozilom čime se izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima.

Objekt zaštite je bezbjednost javnog saobraćaja, dok se kao objekt napada javljaju: saobraćajnice, objekti i prevozna sredstva na njima.

Djelo ima dva osnovna oblika ispoljavanja.

Prvi osnovni oblik djela čini odgovorno lice kome je povjeren nadzor nad stanjem i održavanjem saobraćajnica i objekata na njima, prevoznim sredstvima ili javnim saobraćajem ili nad ispunjavanjem propisanih uslova rada vozača ili kome je povjeren rukovođenje vožnjom koje nesavjesno, aljkavo, nekvalitetno, nelagovremeno vrši dužnosti u vezi sa bezbjednošću javnog saobraćaja, objekata, prevoznih sredstava ili saobraćajnica.

Drugi osnovni oblik djela čini takođe odgovorno lice koje izda nalog za vožnju ili koje dopusti vožnju iako zna da se radi o vozaču koji zbog umora, bolesti, uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da bezbjedno upravlja motornim vozilom ili ako je vozilo neispravno.

U oba oblika posljedica djela se javlja u vidu konkretne opasnosti – izazivanje opasnosti za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg obima.

Kao учинилac djela može se javiti samo odgovorno lice koje je nadležno za bezbjednost javnog saobraćaja, saobraćajnica, objekata ili prevoznih sredstava.

Djelo se može izvršiti sa oba oblika krivice: sa umišljajem i sa nehatom.

Za umišljajno izvršenje djela je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za nehatno djelo kazna zatvora do tri godine.

Ovo krivično djelo ima dva teža oblika ispoljavanja (Lazarević, 1993, 144 i 145).

Prvi teži oblik djela, za čije je umišljajno izvršenje propisana kazna zatvora od jedne do osam godina, a za nehatno djelo kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, postoji ako je usljud preduzete radnje izvršenja osnovnog djela nastupila iz nehata teža posljedica u vidu: a) teške tjelesne povrede jednog ili više lica ili b) imovinske štete velikih razmjera. Ove teže posljedice moraju biti u uzročno-posljedičnoj vezi sa preduzetom radnjom izvršenja osnovnog djela.

Drugi teži oblik djela postoji ako je usljud preduzete radnje nesavjesnog vršenja nadzora nad javnim saobraćajem nastupila smrt jednog ili više lica. I ovdje teža posljedica, u vidu nehatno prouzrokovane smrti drugog lica, mora biti u uzročno-posljedičnoj vezi sa preduzetom radnjom izvršenja osnovnog djela. Za umišljajno izvršenje djela je propisana kazna zatvora od dvije do 12 godina, dok za nehatno izvršenje ovog djela KZRS propisuje kaznu zatvora od jedne do osam godina.

## 6. NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVRIJEĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI

Posljednje saobraćajno krivično djelo iz člana 414 KZRS nosi naziv „Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nesreći“. Ovo je supsidijarno krivično djelo i predstavlja primjer „pravog krivičnog djela nečinjenja“. Djelo čini vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći lice koje je tim prevoznim sredstvom ili radi njega povrijeđeno (Perović, 1984, 84–92). Motorno vozilo je, u smislu člana 147 stav 24 KZRS, svako saobraćajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom, vodenom i vazdušnom saobraćaju (Simović et al., 2010, 312).

Objekt zaštite je život povrijeđenog lica u saobraćajnoj nesreći.

Radnja izvršenja je ostavljanje bez pomoći lica koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći ili čija je povreda prouzrokovana prevoznim sredstvom učinjoca. To je nečinjenje, propuštanje da se povrijeđenom licu, čijoj je povredi sam učinilac doprinio svojom prethodnom radnjom, pruži pomoć – bilo na licu mjesta, odvoženjem do najbliže medicinske ustanove ili pozivanjem medicinske pomoći (Pavišić, Grozdanić, Veić, 619 i 620).

Lice koje je povrijedilo drugog svojim prevoznim sredstvom ili izazivajući saobraćajnu nesreću u kojoj je ono povrijeđeno na drugi način, dužno je da mu pruži pomoć bez obzira na to kakva je povreda u pitanju: laka, teška ili posebno teška i bez obzira na to da li se pomoć može uspješno pružiti, pa čak i kada povreda nije vidljiva. Za postojanje djela potrebno je da je vozač koji je nanio povredu, odnosno prouzrokovao nesreću bio objektivno, stvarno, faktički u mogućnosti da pruži pomoć (Lazarević, 1993, 142–144).

Tako, ovog djela nema: 1) ako je drugi učesnik u saobraćaju odvezao povrijeđenog da mu se pruži ljekarska pomoć, 2) ako povrijeđeni, koji je u svjesnom stanju, izričito odbije da mu vozač koji ga je povrijedio pruži pomoć, odnosno ako odbije pomoći drugih koje ovaj angažuje, 3) ako je usljud nanijete povrede nastupila trenutna smrt povrijeđenog i 4) ako je sam vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva povrijeđen<sup>9</sup>.

Posljedica krivičnog djela se sastoji u stvaranju konkretne opasnosti za život lica koje je prethodno povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, bez obzira na to da li ova nezgoda ispunjava obilježja saobraćajnog krivičnog djela ili saobraćajnog prekršaja.

Izvršilac djela može da bude vozač motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji je izazvao saobraćajnu nesreću, a u pogledu krivice potreban je umišljaj.

Za ovo je djelo propisana novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

<sup>9</sup> Kada se vozač poslije saobraćajne nezgode zaustavio na licu mjesta, da bi postojalo ovo krivično djelo, potrebno je da i vozač objektivno bude sposoban da pruži pomoć povrijeđenom licu.

Djelo ima dva teža oblika ispoljavanja.

Prvi teži oblik djela postoji ako je, zbog nepružanja pomoći, nastupila teška tjelesna povreda (u bilo kom obliku) povrijeđenog lica. U odnosu na ovu težu posljedicu učinilac mora da postupa sa nehatom. Za ovo je djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Drugi teži oblik djela postoji ako je zbog nepružanja pomoći nastupila smrt povrijeđenog lica pri čemu, u odnosu na težu posljedicu, učinilac postupa sa nehatom. Za ovo je djelo propisana kazna zatvora od jedne do osam godina.

## 7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Saobraćajna krivična djela ili krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u Republici Srpskoj predstavljaju posebnu kategoriju opšteopasnih krivičnih djela, budući da se njihovom radnjom izvršenja prouzrokuje opasnost po život, tjelesni integritet i zdravlje individualno neodređenih ljudi, odnosno njihovu imovinu neodređenu po vrsti, obimu i vlasništvu. Radi se o opšteopasnim krivičnim djelima kojima se krše saobraćajni propisi zakonskog ili podzakonskog karaktera (iz oblasti saobraćajnog prava) i kojima se ugrožava bezbjednost javnog saobraćaja.

Javni saobraćaj je nužna i potrebna društvena i privredna djelatnost od značaja za cijelokupno stanovništvo i privredni život zemlje, pa i šire. Saobraćajna sredstva kojima se odvija javni saobraćaj (u vidu motornih vozila ili drugih prevoznih sredstava, bez obzira na pogon) su omogućila veliku pokretljivost ljudi i robe unutar jedne države i između više država, pa i čitavih kontinenata. Ali se, istovremeno, radi i o opšteopasnim sredstvima (napravama) kojima se uslijed nestručnog, nesavjesnog, nekvalitetnog upravljanja izaziva opasnost po život i tijelo ljudi i imovinu većeg obima.

Zbog posebnog značaja i potrebe da se obezbijedi sigurno i bezbjedno odvijanje javnog saobraćaja u cjelini ili u pojedinim segmentima, sva pozitivna krivična zakonodavstva predviđaju „saobraćajna krivična djela“ kao segment saobraćajne delinkvencije (u smislu sveukupnosti protivpravnih ponašanja kojima se ugrožavaju ili povređuju odnosi, dobra i vrijednosti u obavljanju javnog saobraćaja gdje, pored krivičnih djela, spadaju i prekršaji). Cilj ovih inkriminacija jeste da se prijetnjom primjene kazni preventivno podigne pažljivost i svijest svih učesnika u saobraćaju da sa pojačanim oprezom i odgovornošću poštuju saobraćajne propise i tehnička pravila u javnom saobraćaju i korišćenju saobraćajnih sredstava i, na taj način, doprinese sprečavanju saobraćajnih nezgoda sa velikim ljudskim i materijalnim gubicima.

## 8. LITERATURA

- [1]. Arsović, M. (1991). Neki problemi odgovornosti za saobraćajne delikte. „Pravna misao“, Sarajevo, (9–10).
- [2]. Babić, M., Marković, I. (2007). Krivično pravo, Posebni dio. Pravni fakultet, Banja Luka.
- [3]. Đorđević, Đ. (2002). Zaštita života učesnika u javnom saobraćaju. „Pravni život“, Beograd, (9).
- [4]. Ilić, D. (1998). Eventualni umišljaj kod krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. „Izbor sudske prakse“, Beograd, (6).
- [5]. Jovašević, D. (2000). Krivičnopravni aspekti ugrožavanja javnog saobraćaja. Zbornik radova „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima“, Novi Sad.
- [6]. Jovašević, D. (2001). Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja u teoriji, praksi i uporednom zakonodavstvu. „Pravo, teorija i praksa“, Novi Sad, (2).
- [7]. Jovašević, D. (2003). Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudsksom praksom. „Nomos“, Beograd.
- [8]. Jovašević, D., Ikanović, V. (2012). Krivično pravo Republike Srpske, Posebni dio. Fakultet pravnih nauka, Banja Luka.
- [9]. Jovašević, D. (2014). Krivično pravo, Posebni dio. „Dosije“, Beograd.
- [10]. Lazarević, LJ. (1993). Krivično pravo, Posebni dio. „Savremena administracija“, Beograd.
- [11]. Lazić, Đ. (1986). Posljedica kod krivičnih djela ugrožavanja javnog saobraćaja, Beograd: Sudska praksa, (6).
- [12]. Međedović, S. (1996). Vinost vozača od krivičnih dela protiv drumskog saobraćaja. „Pravni zbornik“, Podgorica, (1–2).
- [13]. Milanović, G. (2005). Krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja u uporednom krivičnom pravu. „Bezbjednost“, Beograd, (2).
- [14]. Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007). Komentar Kaznenog zakona. „Narodne novine“, Zagreb.
- [15]. Perović, K. (1984). Umišljaj kod krivičnog djela nepružanja pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi. „Pravna misao“, Sarajevo, (3–4).
- [16]. Petrović, B., Jovašević, D. (2005). Krivično (kazneno) pravo, Posebni dio. Pravni fakultet, Sarajevo.

- [17]. Simović, M., Simović, V., Todorović, Lj. (2010). Krivični zakoni u Bosni i Hercegovini. „Fineks“, Sarajevo.
- [18]. Sokolović, S. (1979). Još nešto o krivičnim djelima protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. „Pravna misao“, Sarajevo, (5-6).
- [19]. Trajković, M. (1980). Otmice i druga međunarodna krivična djela protiv bezbjednosti civilnog saobraćaja. „Pravna misao“, Sarajevo, (1).
- [20]. Turković, K. et al. (2013). Komentar Kaznenog zakona. „Narodne novine“, Zagreb.
- [21]. Vešović, M. (1979). Eventualni umišljaj i krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja. „Pravna misao“, Sarajevo, (5-6).